WEST Search History for Application 10815636

Creation Date: 2009060513:21

Query	DB	Op.	Plur.	Thes.	Date
((sensor or read\$4 or camera or ced or imager) near7 (a adj d or analog adj digit\$4) near7 (process\$4 or cpu or mpu) same (monolithic or integrated adj circuit\$4 or ic) and @ad<20040402)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI	OR	YES		01-02-2009
358/505, 513	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI	OR	YES		01-04-2009
358/505,513,474,479,483,497	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI	OR	YES		01-04-2009
358/505;513;474;479;483;497	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI	OR	YES		01-04-2009
358/505 or 358/513 or 358/474 or 358/479 or 358/483 or 358/497	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI	OR	YES		01-04-2009
358/505 or 358/513 or 358/474 or 358/479 or 358/483 or 358/497 or 348/294 or 348/295 or 358/317 or 348/272 or 348/513 or 358/1.17	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI	OR	YES		01-04-2009
(358/505 or 358/513 or 358/474 or 358/479 or 358/483 or 358/497 or 348/294 or 348/295 or 358/317 or 348/272 or 348/513 or 358/1.17) and (sensor or ccd or camera or scan\$4) with (process\$4 or mpu or cpu or host) with (ad or	PGPB, USPT, USOC, EPAB,	OR	YES		01-04-2009

1

analog adj digit\$4) near2 conver\$4 and (ic or monolithic)	JPAB, DWPI			
(358/505 or 358/513 or 358/474 or 358/479 or 358/483 or 358/497 or 348/294 or 348/295 or 358/317 or 348/272 or 348/513 or 358/1.17) and (sensor or ccd or camera or scan\$4)with (process\$4 or mpu or cpu or host)with (ad or analog adj digit\$4) near2 conver\$4 and (ic or monolithic) and @ad<2004/0228	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI	OR	YES	01-04-2009
(358/505 or 358/513 or 358/474 or 358/479 or 358/483 or 358/497 or 348/294 or 348/295 or 358/317 or 348/272 or 348/513 or 358/1.17) and (sensor or ccd or camera or scan\$4)with (process\$4 or mpu or cpu or host)with (ad or analog adj digit\$4) near? conver\$4 and (ic or monolithic) and @ad<2004/0228 not silverbrooki.inv.	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI	OR	YES	01-04-2009
(358/505 or 358/513 or 358/474 or 358/479 or 358/483 or 358/497 or 348/294 or 348/295 or 358/317 or 348/272 or 348/513 or 358/1.17) and (sensor or ccd or camera or scan\$4)with (process\$4 or mpu or cpu or host)with (ad or analog adj digit\$4) near2 conver\$4 and (ic or monolithic) and @ad<20040228 not silverbrook.inv.	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI	OR	YES	01-04-2009
(358/505 or 358/513 or 358/474 or 358/479 or 358/483 or 358/497 or 348/294 or 348/295 or 358/317 or 348/272 or 348/513 or 358/1.17) and (sensor or ccd or camera or scan\$4)with (proces\$4 or mpu or cpu or host)with (ad or analog adj digit\$4) near? conver\$4 and (ic or monolithic) and @ad<2004/0228 not silverbrook.inv.	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI	OR	YES	01-04-2009
(sensor or read\$4 or camera or ccd or imager) near7 (a adj d or analog adj digital or analogue adj digital) near7 (process\$4 or cpu or mpu) same (monolithic or integrated adj circuit\$4 or ic) and (silverbrook.inv. or lapstan.inv. or walmsely.inv. or boyd.inv. or matthew.inv. or nicholas.inv. or zbenya.inv. or zan.inv.)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI	OR	YES	06-05-2009

Creation Date: 2009060513:21